ވޮލިއުމް: 44 އަދަދު: 34 ތާރީޚު: 20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436 - 10 ފެބުރުވަރީ 2015 އަންގާރަ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2015/R-15
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު 2012/R-17))އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ، ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، ނޫސްބަޔާންތައް ފަދަ ލިޔުންތަކެވެ.
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު  ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ
ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް
ފޯނު: 3323701 ، 3336137
ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ
ފެކްސް: 3325500 ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިންނެވެ. ލިޔުންތައް
އީމެއިލް: gazette@po.gov.mv gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv
މައިކްރޯސޮފްޓް ވާރޑުގައި ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު 2012/R-17))އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
1.1ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން:
އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް 5. (ހ) އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް
ދޫކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމެކެވެ. އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް
އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އެދުމުންނެވެ.
(1) ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަރުގެ މަގާމެއްކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުން ހަމަޖައްސާ ބޭފުޅުން.
(2) ޝަރަފްވެރި ކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން.
(3) މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެންބެސެޑަރުން.
(4) ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ޗްފީ ޕްރިންސިޕަލް
އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ އިން ފެށިގެން މަތީ މުވައްޒަފުން.
(5) ދަޢުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ރަސްމީކަމަކާ ގުޅިގެން
ދެ ޤައުމެއްގެ ދެމެދުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ފޮނުވާ ވަފުދެއްގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ މި މާއްދާގެ 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައިގައި ނުހިމެނޭ އެސިސްޓެންޓް
ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ ބޭފުޅުން.
(6) ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުން ފިޔަވައި، ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން
މެންބަރުންނާއި އަތޮޅު އަދި ރަށުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން.
(7) މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އާއި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަން ތަކުގެ ރައީސް އާއި
ނައިބު ރައީސް.
3

(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އެދި ފޯމު
ހުށަހަޅާއިރު، ޕާސްޕޯޓަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅާ ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ،
އެ އޮފީހެއްގެ ރަސްމީ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިސިޓީގައި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ބޭފުޅެއްގެ
މަޤާމު އަދި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5 ގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެއްނަމަ، ކުރަން ގަސްތުކުރާ
ދަތުރުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހަވާލުކުރާނީ، ޕާސްޕޯޓްގެ ވެރިފަރާތަށެވެ.
އަދި މިމާއްދާގެ (ހ) 6 ،5 އަދި 7 ގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް
އޮންނަންވާނީ، ޕާސްޕޯޓް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު އެއިރަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 6،5 އަދި 7 ގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލް
ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގަޔާއި، އެބޭފުޅަކު ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާގެ
ފަރާތުން ފޮނުވައިގެން ހިންގޭ ވާރކްޝޮޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯސް ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެކަންޏެވެ.
(ބ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އިން 7 ގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަށް ދޫކުރެވޭ އޮފިޝަލް
ޕާސްޕޯޓަކީ އެބޭފުޅުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ދޫކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާހިނދު،
އެޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމާއި، އެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ މުއައްސަސާއެއް
ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ޅ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހިމެނޭ އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭނުން ނުވަތަ
ހައިސިއްޔަތު ނެތިދިޔުމުން، ނުވަތަ މަގާމުންވަކިވުމުން، ނުވަތަ ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭނުން
ނިމުމުން، އެޕާސްޕޯޓެއް ކެންސަލްކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
2.2ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން:
ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް 6. (ހ) ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުންނަށެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓަކީ
ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް
ދޫކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމެކެވެ.
(1) ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި، އެބޭފުޅުންގެ
އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި، ފިރިކަލުންނާއި، ބައްޕާފުޅާއި މަންމާފުޅާއި،
ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ފިރިކަލުންނާއި، އަނބިއަނބިކަނބަލުން.
4

(2) ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ނައިބުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ސީނިއަރ މިނިސްޓަރުންނާއި، އެފެންވަރުގެ
މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި
ޢިއްޒަތްތެރިން (ދައުލަތުގެ މިދަރަޖަ ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން) ނާއި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ
މަތިވެރި ޢިއްޒަތް އެރުވިފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ފިރިފިރިކަލުން
ނުވަތަ އަނބިއަނބިކަނބަލުން.
(3) އުއްތަމަ ފަ ނޑިޔާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ނައިބު ރައީސާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި ފިރިފިރިކަލުން.
(4) ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، މުޝީރުންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި،
އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި ފިރިފިރިކަލުން.
(5) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދި އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި
ފިރިފިރިކަލުން.
(6) ސްޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަ ނޑިޔާރުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި
ފިރިފިރިކަލުން.
(7) ޗްފީ އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ޗްފީ އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝަން، ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން،
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ކަސްޓަމްސް އާއި އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި ފިރިފިރިކަލުން.
(8) މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ނައިބު ރައީސުންނާއި، ސިޓީ
ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، އެބޭބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި
ފިރިފިރިކަލުން.
(9) ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކުގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން
މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި
ފިރިފިރިކަލުންނާއި، 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ސެކްރެޓަރީންނާއި އެޓާރޗޭ ފެންވަރުގެ
މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން.)ފިރިކަލުންނާއި އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް
ދޫކުރާނީ، އެ ބޭފުޅަކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަނެއްގައި އެބޭފުޅަކާއެކު ތިއްބަވާގޮތަށް
ހަމަޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށެވެ.(
(10) ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސަރަހައްދީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް
ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި
ފިރިފިރިކަލުން.
5

(11) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީބޭފުޅުންނާއި،
އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި ފިރިފިރިކަލުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބުންނާއި، އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުނާއި،
ފިރިފިރިކަލުން އަދި ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އާއި، ޗްފީ އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް.
(12) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމާއި، އެބޭފުޅާގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން ނުވަތަ
ފިރިކަލުން.
3.3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
6